

## Pag-andam nga Mobalik sa Pagkat-on sa Kaugalingon!

Unsang mga adlaw nga moadto ka sa bilding?

**Balay A - Lunes ug Martes**

**Balay B - Huwebes ug Biyernes**

- Padayon nga sundon ang **Even / Odd Iskedyul**
- Kung gibati **nimo nga nasakit ug / o adunay temperatura, pagpabilin sa balay-** pagtawag o pag-email sa imong eskuylahan aron ipahibalo kanila!
- Tiguma ang imong mga **materyales** (hinumdomi, wala'y locker!)
- Gipagawas ug gisingil sa eskuylahan ang **Chromebook / iPad**
- **Maskara**
- **Papel, bolpen, lapis, notebook,** ug uban pa Ayaw pagpaambit sa mga materyal!
- **Botelya sa tubig** (puno ra sa tubig palihug, :))

**Pag-abut, pag-adto ug pagbiya sa eskuylahan:**

- Magpabilin nga **6 ka tiil ang kalayo** gikan sa uban
- **Pagsul-ob sa imong maskara sa imong ilong ug baba** sa tanan nga mga panahon
- **Hugasi** ang imong mga kamut ug gamiton **ang sanitizer** sa kamut
- Sunda ang **gi-post nga mga timaan sa direksyon** ug panudlo gikan sa mga hamtong
- Tagsa-usa **nga gamit ang kasilyas - sunda ang mga** panudlo sa mga hamtong
- **Lingkod sa layo gikan sa uban sa cafeteria** ug isul-ob pagbalik ang imong maskara sa diha nga matapos na nimo ang pagkaon

